



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

## **NATIONAL SENIOR CERTIFICATE**

**GIREDI YA 12**

**XITSONGA: RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA (FAL)**

**PAPILA RA 3 (P3)**

**NYENYANYANA/NYENYANKULU 2013**

**TIMARAKA: 100**

**NKARHI: tiawara ti $2\frac{1}{2}$**

**Papila leri ri na 6 wa tipheji.**

## SWITSUNDZUXO

1. Papila leri ri avanyisiwile hi SWIYENGE SWINHARHU:  

|   |      |
|---|------|
| XIYENGE XA A: Switshuriwa swa switsalwana             | (50) |
| XIYENGE XA B: Switshuriwa swa switsalwambiko swo leha | (30) |
| XIYENGE XA C: Switshuriwa swa switsalwambiko swo koma | (20) |
2. U languteriwa ku hlamula xivutiso XIN'WE eka xiyenge xin'wana na xin'wana.
3. Tsala hi ririmi leri u kamberiwaka hi rona.
4. Sungula xiyenge XIN'WANA na XIN'WANA eka pheji YINTSHWA.
5. U fanele u kunguhata (Xik. Mepe wa miehleketo/dayagiramu/chati ya nkhlukelano/marito ya nkoka, swin'wana na swin'wana), hlela no hlayisisa ntirho. Nkunguhato wu fanele wu kombisiwa loko U NGA SI SUNGULA xitsalwana.
6. Minkunguhato hinkwayo yi fanele yi kombisiwa. U tsundzuxiwa ku endla nkhwati wo hingakanya eka minkunguhato hinkwayo.
7. U tsundzuxiwa ku tirhisa minkarhi hi ndlela leyi landzelaka:  

|                              |
|------------------------------|
| XIYENGE XA A: 80 wa timinete |
| XIYENGE XA B: 40 wa timinete |
| XIYENGE XA C: 30 wa timinete |
8. Nombora nhlamulo yin'wana na yin'wana tanihi leswi tinhlokomhaka ti nga nomborisiwa xiswona eka phepha ra swivutiso.
9. Tsala nhlokomhaka leyi faneleke eka nhlamulo yin'wana na yin'wana.  

LEMUKA: Nhlokomhaka yi nga tekeriwi enhlokweni loko ku hlayiwa ntsengo wa marito.
10. Tsala hi vurhon'wana (swi saseka no vonaka), u landzelela milawu leyi faneleke ya mapeletelo, mahikahatelo na mavumbelo ya swivulwa.

## XIYENGE XA A: SWITSHURIWA SWA SWITSALWANA


### XIVUTISO XA 1

#### SWILETELO:

- Hlawula nhlokomhaka YIN'WE ntsena leyi u yi twisisaka swinene, kutani u tsala xitsalwana hi yona, kambe u nga humi emhakeni.
- Rhanga u endla nkunguhato u nga si sungula ku tsala.
- Xitsalwana xa wena xi fanele ku va na kwalomu ka 250–300 wa marito.

- 1.1 Rendzodyondzo leri hi nga tshama hi ri teka. [50]
- 1.2 Nkarhi wu fikile wa leswaku tindzimi ta Vantima ti tirhisiwa tani hi tindzimi to dyondza no dyondzisa eswikolweni swa hina. Nyika vonelo ra wena hi mhaka leyi. [50]
- 1.3 Kanela loko swi fanerile leswaku vantshwa va nghenelela eka timhaka ta tipolitiki. [50]
- 1.4 Tsala xitsalwana hi nkhuvo lowu u nga tshama a wu vona. [50]
- 1.5 Leswi a ndzi ta swi endla loko a ndzo va murhangeri wa muganga wa ka hina. [50]
- 1.6 Hlawula xin'we xa swifaniso leswi nyikiweke laha hansi, kutani u tsala xitsalwana hi xona. Nyika xitsalwana xa wena nhlokomhaka leyi faneleke.

1.6.1



[Xi huma eka: Art explosion 300,000 (Premium Image Collection)]

[50]

1.6.2



[Xi huma eka: Art explosion 300,000 (Premium Image Collection)]

[50]

1.6.3



[Xi huma eka: Art explosion 300,000 (Premium Image Collection)]

[50]

**NTSENGO WA XIYENGE XA A: 50**

## **XIYENGE XA B: SWITSHURIWA SWA SWITSALWAMBIKO SWO LEHA**

### **XIVUTISO XA 2**

#### **SWILETELO:**

- Hlawula nhlokomhaka YIN'WE ntsena leyi u yi twisisaka swinene, kutani u tsala xitsalwambiko hi yona, kambe u nga humi emhakeni.
- Rhanga u endla nkunguhato u nga si sungula ku tsala.
- Xitsalwana xa wena xi fanele ku va na kwalomu ka 120–150 wa marito.
- Sungula nhlamulo ya wena eka PHEJI YINTSHWA.

#### **2.1 Papila ra xinghana**

U kumile xintirhwana hi nkarhi wa ku wisa ka swikolo. Tsalela munghana wa wena u n'wi tivisa hi ta xintirhwana lexi.

**[30]**

#### **2.2 Mbulavulo**

Mutswari wa wena u ta va na xinkhubyana xo tlangela makumentlhanu wa malembe yo velekiwa ka yena. Tsala xipichi lexi u nga ta xi nyika hi siku leri.

**[30]**

#### **2.3 Inthavhiyu**

Xikolo xa n'wina xi kumile dzana ra tiphesente eka mbuyelo wa ku hela ka lembe ra 2011. Mukamberi wa dyondzo wa xifundzha u endzerile xikolo ku ta lavisisa hi leswi endliweke ku kuma mbuyelo lowu. Tsala inthavhiyu exikarhi ka mukamberi wa dyondzo na nhloko ya xikolo xa n'wina.

**[30]**

#### **2.4 Papila ra xikombelo xa ntirho na tsalwavutitivisi (CV)**

U vonile xinavetiso xa ntirho lowu lavaka matsalana eka phephahungu. Tsala tsalwavutitivisi (CV) na papila ra xikombelo leswi nga ta rhumeriwa eka ndhawu leyi.

**[30]**

**NTSENGO WA XIYENGE XA B: 30**

## **XIYENGE XA C: SWITSHURIWA SWA SWITSALWAMBIKO SWO KOMA**

### **XIVUTISO XA 3**

#### **SWILETELO:**

- Hlawula nhlokomhaka YIN'WE ntsena leyi u yi twisisaka swinene, kutani u tsala xitsalwambiko hi yona, kambe u nga humi emhakeni.
- Rhanga u endla nkunguhato u nga si sungula ku tsala.
- Xitsalwana xa wena xi fanele ku va kwalomu ka 80–100 wa marito. (U nga tluli pheji yin'we yo hlamulela eka yona.)
- Sungula nhlamulo ya wena eka PHEJI YINTSHWA.

#### **3.1 Khadi ra xirhambo**

Vatswari va wena va kunguhatile ku ku endlela xinkhubyana xo tlangela siku ra wena ro velekiwa. Tsala khadi ra xirhambo leri u nga ta ri rhumela vanghana va wena hi mayelana na xinkhubyana lexi.

**[20]**

#### **3.2 Dayari/Nongonoko**

Exikolweni xa n'wina mi ta va na rendzodyondzo ra masiku ya mune ro endzela yin'wana ya tiyunivhesiti. Tsala dayari leyi u nga ta yi landzelela hi masiku lama.

**[20]**

#### **3.3 Swiletelo swa ndlela**

Munghana wa wena u lava ku endzela eka n'wina. N'wi tsalele swiletelo swa mafambelo ku suka exitichini xa bazi laha a nga ta chika kona ku ya fika laha u tshamaka kona.

**[20]**

**NTSENGO WA XIYENGE XA C: 20**  
**NTSENGO WA TIMARAKA: 100**